بھائی منظور صاحب
پیار بھرا تحفہ سلام

ارتا
جواہر لال سرور
29.6.99
New colony Garhi
P/O Garhi
pin 182121

وجد

جواہر لال سرور

یِمہ کِتابہِ ہِنٛدٕ سٲری حقوق چھِ نِکھل مہانوری ہٕنٛدِ محفوظ

مُصنِف ـــــــــ جواہر لال سرُور

چھپن وری ـــــــــ ۱۹۹۷

تعداد ـــــــــ پانٛشَھ ہَتھ

کاتِب ـــــــــ موتی لال مصروف

مول ـــــــــ ہَتھ روپیہ

چھاپ خانہ ـــــــــ جے۔کے۔آفسیٹ، دہلی

میلنگ پتہ ـــــــــ سُنیل مہانوری نیو کالونی گڈھی
اُدہم پور
پن ۱۸۲۱۲۱

سرورق ـــــــــ پی۔ ایل۔ سدیشی

ماجہِ گٲشِرِ پیٹھِ ناو

پنٕنۍ کتھ

میٲنۍ ترٛیٛیم شاعرٕ سۆمبرن "وجد" چھِ پیش خدمت۔ گوڈنچہِ زٕ "لوکٕ صدا" تہٕ "پچھِ آش" مارکس منٛز ترٛاوٕنہٕ پتہٕ دِژٕ پٕنٕنہٕ حالاتو تہٕ حٲرۍ ثالو زن انٛہ وتھے تہٕ اوپرٕ لوگ یُتھ سۆمبرنہٕ ژیر۔

پنٕنہٕ شاعری مُتعلق پٲنۍ پانے کینٛہہ وَنُن چھُنہٕ واجب امایوٚژ بہٕ وُنُن چھُم ضروری باسان زِ مےٚ چھِ پنٕنہٕ شاعری منٛز کٲشِش کٔرمٕژ تہٕ کُنٛڈرِ زِندگی ہنٛدِ پٕن کینٛشرن مُدرِتن تہٕ مُرحلن اِنہارن ہنٛدٕ نقاب کُشٲیی کٔرتھ کٲشیٖر منٛز میٛچھ ژھارُنٛح کوٚشِش کٔرمٕژ یُتھ بہٕ زِندگی زیادٕ رُسح تہٕ میٛٹھ بنٲوِتھ ہیٚکہٕ۔ اتھ منٛز کتھ حدس چھُس بہٕ کامیاب سپدمُت تمیُک فٲصلہٕ کرُن چھُہ پٔرن والین تام۔

بہٕ چھُس پنٕنس ہمدرد تہٕ دردِل دوست موتی لال ساقی سُنٛد ازحد مشکور یُس مےٚ "وجد" مارکس منٛز ترٛاوٕنہٕ باپتھ ونا تہٕ ونا کران روٗد۔ پٔزر چھُ یِہ بہٕ سۆمبرن ما واتہٕ ہے تہٕ تو ہیٚہِ تام ہرگاہ ساقی صاب مےٚ پتہٕ روزِ ہے تہٕ۔

جواہر لال سرور

نیو کالونی گڑھی اُدھمپور

۲۱ جون ۱۹۹۷ء

آلو میأنی بوز

○

اَحساس بێلہٕ ہونہٕ مُندی سان شأعری ہنٛدِس تمأدُبس مَنٛزٕ وسہٕ تِمہٕ سانہٕ چھِ
یہٕ سنوٚتھر پیٹھ وُتھِتھ اِلہام بنان۔ شأعری چھِ فنکأری ضرور اَما پوٚز فنکأری یأژ چھےٚ کأفی
اَحساس چھُ اِمیُک مول تہٕ مۄر تہٕ یوٚہے احساس بێلہٕ ژیٖنُن بنہٕ نہٕ پتہٕ وَسہٕ شأر
سانٛچس مَنٛزٕ تێلہٕ چھہٕ ہیچھی شأر زایُن لَبان۔

نوٕ قط پیوٚ آتس تہٕ غأن پیٚوس ناو
غأن سٕپُن محرم کوٚرُن ٹاو ٹاو
تِمہٕ شیٖنیچھ منصور مارِنہٕ آو
ناو دَرآب تٕے آب دَر ناو

مێٚے چھِ شادمأنی زِ میٚون رفیق جواہرلال سرُور چھُ از دوٚد کِنہٕ ژامُت۔ یہٕ چھُ سیٹھا نیک فال۔ سرُورَ اوس ہیرکہٕ وُن ناگ خبر شنہٕ کیاہ آس تھکھ اَز یێلہٕ اَمہٕ چھِنوٚ سٕہ وُزُن ہێوت۔ میانہٕ کھوٚتہٕ زیادٕ گٕس گژھہ خوش یێمہٕ اَمہٕ سُنٛزٕ شأعری ہُنٛد لوٚکچارتہٕ چھُ وُچھمُت تہٕ زوال مالہ ہێنٛدی اَمار ژھتہٕ وٕنی نغمہٕ تہٕ چھہٕ بوٚزٕ دِتہٕ سرُورس چھُ شار وَننُک جان تہٕ زبردس سلیقہٕ۔ زبان چھس شوٗز تہٕ ورد کھوٗریو زوس۔ یہٕ چھُ شأعر تہٕ نغمہ گری چھےٚ آویز۔ یہٕ کێنٛژھا ژیٖنہٕ تمہٕ چھےٚ زٕلوٕگان دِنۍ ونہٕ باتہٕ بٕنتہٕ چھےٚ سارِنےٚ آسان۔ یہٕ چھس تمہٕ دوہس مُدے گنٛڈتھ ژاران

یٔتھ سرورٕنۍ شاعری احساس کوٚمہٕ اتھہٕ وجود مِلہٕ۔ یہ چھُ سُہ مقام یتہٕ فرد سُنٛز آواز جماژ ہُنٛد آلو چھِہ بنان۔

سرور چھُ رُبابہٕ لیکھان تہٕ جان رُبابہٕ لیکھان، یہٕ چھِہ تِمن وارِیاہن ہِشہٕ کھوتہٕ جان رُبابہٕ لیکھان یِمو رُبآے محض ہوکھہٕ فلسفہٕ چھِہ بناوٕمٕژ۔ رُبابہٕ ہِم رُژٕ تہٕ گنٛدٕ ووڈ منٛزٕ مرنہٕ چھِہ آمٕژ۔ آدن کالٕ فارسی شاعری منٛز چھِہ تِمن رُہن تہٕ گنٛڈان ہُنٛد نیب تہٕ نظر گژھان۔ یہٕ تہٕ چھُ کنٛتھ اَز کتابہٕ گژھو دوٚیمِن آویز اَسہٕ تِمن ناپینٛز میزان مقرر کرٕژ۔

سرور چھُ ڈالٕ ہیتھ آمُت تہٕ یِمہٕ چھِہ پٔرٕھ نہٕ پرنہٕ واجٕ کرِتھ اَتھہٕ ڈالہٕ قدر مگر اَمِس چھِہ قلمس کٔنہٕ تلنی۔ یگاہ چھِنس نا مدٕے گنٛڈتھ دِچھان۔

آزٕرش نگر جوٚم
جون ۱۹۷۰ء

موتی لال ساقی

ترتیب

نظمہٕ

وڑیچ یگار شہز آزسوہ ثارر مال چھِس نا
گہوان ہُرِی بہ تھرمس رٹان بال چھِس نا
اُمتِس زوئیہ گاشُش ثھٹان یاونگ نلو
بہ چھِس پھڑاسہ ناوچ زول مال چھِس نا

○

بیہِ وِز صُبحٕ گگرزُن ہُمہِ آبشارُک
ہُمِس مَلراہ اَشن ییٚمہِ شالہِ مارُک
مےٚ کوٚر سَرخم رٔو ٹُم دامانہٕ ژوٚنے
ژٕ پیٚرِ ییٚہم قسم چھُے نوبہارُک

○

مےٚ چھُے ہاوس مُشِتھ ازٕ شام گوٚمُت
اَشدُ زَن چھُم شارِکُ دام گوٚمُت
ژٕ ژٕچھ زَن میثون ہُنٛد ریثوٚمُت بیہِ دِل اُز
تمےٚ نِش چھینہٕ رٔوس بہٕ چھُس بدنام گوٚمُت

ڈلگ اڈ پھوٗل یہِ پمپوشا مژر چون
پیٚنم ژھینر زوٗنہِ زن جوشا مژر چون
ژٔرے ہٕرد متی کھاسی شُمبلن ناقہ مولمت
ژٕ ووٚلہ ساتھاہ خبر پوشا مژر چون

○

یہِ دُنیا حار شفاہ بورا غمن ہُنٛد
یہِ دُنیا ہاوسا دورا غمن ہُنٛد
لبکھ گٔتھاہ ساقیا ووٚلہ چاو ملریو
یہِ دُنیا بزم فقط شورا غمن ہُنٛد

سمن بل رٲد ہمکھن وونی چھُہ دُشوار
تھکُن سرمایہ بس اوس بونہ شیہجار
وِنستایوس دِوان لَے آس نغمن
دزان تس دٕکھ کنزل ونیے ہیوٚتن نار

○

مہ سن ناوَن چھِنا اَسی بآی بارٕنی
مہ سن گٹراون چھِنا اَسی بآی بارٕنی
دِتکھ بنزآز پٕرتھ اندٕ نفرتک نار
بہ گوتاین چھِنا اَسی بآی بارٕنی

رحیما ناو ژےٚ رحمان چھکھ ژٕے
ژٕ چھکھ تھدِ پایہٕ بوڑ سلطان چھکھ ژٕے
مےٚ چھم ستھ چاٗنٛژ پینہٕ ہشٛدریم یہِ دِل از
ژٕ بخشن ہار دٕے بگوان چھکھ ژٕے

ژٕ دیہِ بخشم مےٚ یتھ سمسار شونیم
نظر ژٕ چھیم ژٕ کر لوٗ کچار شونیم
مےٚ ہی تھِر یاونس سوٗشن چھُہ لوٗگمت
ژٕ ٹوٗٹھم بیٚیہِ مےٚ یتھ گلزار شونیم

رحم کر تم گونہہ گارسس رحیما
میٔے گُل ہچوہ لہ راو تم نارس رحیما
مَنچہ مندرِ مشر ژئے جاے کرہَیے
چھُسے پژاران بہ دیدارس رحیما

نظرؔ شیچ کرمُ پرورِ دگا را
ژبخشن ہار چھُکہ یی یانے ژئے حارا
میٔے لوٗسہم پاد گُونی دِتی مَے جہانس
یَہتھر پیٹومت بہ ژپس ہاوُم بہارا

خُدا وندا یہِ کٔیتھ اِنصاف ونتم
گونٔہ کَتھٕ ناوکیاہ گو پاپھ ونتم
دوہے اَز تام کٔرمے بَندٕگی چأنی
دِتیُتھ آواگوَن کٔیتھ شاپھ ونتم

○

کَتھا کرتم وَچھس چھُم بار باسان
ژھوا پاسے ہٕٹے نارٕے تارٕ باسان
قَسم تے ذٕرے ژٕرّے مُشر آوِتھ وَنے کیاہ
ترُن بوسٕر کُنس چھُم مار باسان

بہ چھس شدرگ مولل دردانہ چھس نا
مٲرکلہ واگی سند میخانہ چھس نا
وُچھتھ ووزی ناگہ رادن ہیٖنر تراوتھ
منگان چھس تریش موت مستانہ چھس نا

○

تھکلے کتیاہ کتیاہ مےٚ پیٚتھ کالک ہجر چھُم
مےٚ پھولہ وُن مارِ موند پیٚتھ کانہہ سحر چھُم
خبر کیا ہتام یہ گو دقتس توٚے اَز
مےٚ باسان پانہٕ ہے آمت مژر چھُم

مَہ لَدَ اَز ڎِرہہ ڈیکس دِل میثون ؑرچھیٔ زبن
مئے کوّر اَز توبہ بس دِل میثون ؑرچھیٔ زبن
وندَے بوگاش چیشمَن ہُشد مَہ ثراوُم
مئے چھکھ بس ثہے زہ تّس دِل میثون ؑرچھیٔ زبن

○

ژےّ کوّرمُت وعدہ چھُے بینہ وعدہ ڈُہہَم
بہ بس ؑفری یاد چھُے بینہ وعدہ ڈُہہَم
پنُن دِل بڑوشھُ کینہ نذرانہ تھوّوےَ
بہ کم یا زیادہ چھُے بینہ وعدہ ڈُہہَم

یہِ دِل دیوانہٕ منہٕ ناوٕن خبر چھا
گٔیے چاوٕن تہٕ وولساوٕن خبر چھا
پریشان روزِ ما بیٚیہِ زٕونہٕ راتٕن
یہٕ زن تھٔپکہٕ ہا یہِ شہٕ مہٕ راوٕن خبر چھا

○

گلہو انٛدِ کنٛیاہ گرٛھیا کانٛہہ سیر ساقی
تھپکنٕی کتیٚ کتھ چھیہِ نوٚم ہلوڈیر ساقی
جوٲنی منٛثر کوٗرِتھ بَس از پگاہ بس
کو بَس پیٚٹھ دِہ ہٚیے گو وہٕ ذٕنٛزیر ساقی

بہٕ چھیوٚرُس داد چانے آشنائن
غمو رٔوُس کٔشیاہ دِتھم وَنتم زمانن
یہٕ نَے کھوٚٹ آسہٕ ہے تقدیر میٚوٕنۍ
مےٚ ڈُچھتھے بُتھ ژُکر بیٚیہٕ آسمانن

یہٕ چیٚشمن ہُنٛد ژٔرے وَنہٕ ہےٚ گاش یِکھنا
مےٚ چھِم بس چھِم مےٚ چانۍ آش یِکھنا
ہُرد چھُم یاد نس ئسلہٕ سوٚنتہٕ زاگان
ژٕ یِکھ تیلہٕ ڈولہٕ ییلہٕ میانۍ لاش یِکھنا

یہ دِل چھُم شیشہ کھوتہ اَڈیل وَنے کیتاہ
ژٕ کیتاہ زانکھ یہ کیتھ زانہٕ پَل وَنے کیتا
یہ لٲلہٕ ناوان شبیہ چانی چھُ پیہم
گومُت گہر تام چھُنا اسِپُل وَنے کیتا

○

چھہ کاشُر تاوِنس لوگمُت دۄپُم حَف
فقط بس کشیاونس لوگمُت دۄپُم حَس
پشان ووہ نِس پیٹھے سۄرِس جوانی
بجر چھُس یاونس لوگمُت دۄپُم حَف

مےٚ گوٚژھ یارس روٗخن ووٚزجار پوٚشن
مۄے تمۍ سُنٛد تَس یہِ میثوس لوٚہ کچار پوٗشن
چھ آہتہ ووٚلسنس تَس شوق اَندرِم
گرِہتہ شُے شانہ زُلفن یار پوٚشن

○

زِ سلِ رٔنہٕ ہی شہِرِ وژن میگاٰنی شام غم چوٗن
مٔرر سازس تلان چھُم زیرو بم چوٗن
ژٕرے کیناہ رادی مےٚ زَن تھپھ لگۍ قرارس
مَلہٕر چھُپنہِ دِل یہِ چھُم بَس جام جم چوٗن

تَلا اَز پثراَری تَو منتہٕ وارِ بازَس
ہیا مُحرم پیٚا گژھ کاںٛہہ مےٚ رازَس
مےٚ زَن زخمن چھُ کُمی تام نوٗن چھوٗکمت
پھہاے دَگ نار لٲلہٕ وٕن زَن چھُہ سازَس

○

وۄہی مےٚ گوٗژھ واپس پٮ۪ٹھن نہ کٔچار اَز
ڈۄہی گوٚو بیٚوٗمُت چھم غمن ہُنٛد بار اَز
وۄہی پٮ۪یم لوٗس اَتھہ دِل باشبر یوم
یَتھ دِلس مَنٛز گوٗژھ مےٚ کاںٛہہ غمخوار اَز

ڈوہے گوژھ پوشہ وَن آشن بہارا
بہ میثون یاڈن تہ چونے زاوی جارا
غمو نِشہِ گژھ سُلی آہِسنی فراغتھ
ہُرہ ہر حُسنس تہ مَس کھاسین خمارا

چھُ میثونے یار موت لوہ کچار روشیا
ڈہلکُ ٹلکہ تے ہٹیکُ چھُم ہار روشیا
بہ وٹندہس چیشمہ غم گُلہ میوٹھ دِتبنم
ستمگر یار چھُپنہ بے عار روشیا

ژھپتھ کانسہ کیٛت سودرمہ ٹارِن اندر
اُبرتھ شوقہٕ ملرِن تہٕ نارِن اَندر
حیاتُک موٗدرمس اُچھن ہُنٛد خُمار
یہٕ کمی ضایہٕ کوٗر ہایہٕ پارِن اَندر

○

صُبح آسن مہ آسن شوق آسن
مگر چیٚنہٕ بے مٔے نوزانٛہہ رٕک آسن
سُہ دِلبر ییٚمی مٔے یُتھ میخانہٕ ہوٗوُم
چیٚنس تس آنتھ روٗستے زوق آسن

مَہ کر ٹھُہراو پِھر نٹہِ نارِ ساقی
چھُہ دِل اَز تشنہٕ کوتاہ شرارِ ساقی
مےٚ چھےٚ چیوٚن آنتھہٕ رٕوس چیون اَتھہٕ روشئے
بہٕ کتھہ شرارَے ژٕرَے اَز انوارِ ساقی

بآگرٕن زاگکھہٕ ژٕ بیٚیلہِ چھاپی ثواب
کیٚنٛہہٕ ژٕ تھوٚکھہٕ تشنہٕ کینٛژن بے حِساب
وۄنی متیٚو ہرگاہ ژٕرَے ڈٕجہٕ رائے چھےٚ
وام کھنڈٕ دِتہٕ آخرس میٚیتہِ لاجواب

کٔشزِل وَن ڈٗود تہٕ ژھٹھ ژٕح ویرناگس
خبر پٔژناوِی گٔمی آزٕ پوشس باغس
چھُ از پٔژتھ آگنس بوروٚد وٚہرتھ
چھَہ رہہٕ گٔنڈمٕژ ژٕہین ہارس تہٕ ماگس

مَہ کَر اِنکار ووہ لہٕ پٔژھ گٔرمہٕ راوَر
ہوس گٔنزرِنی مُشَرینتہٕ گَتھ چھُ باور
یہٕ دَم زَچھ کٔس وُچھتھ آو صُبحہ پوشیا
ژٕبَن ساقی رِنْدَن مٔزلاو ووہنی بَر

حَیاتس کارِخم لۆگ لالہٕ زارَن
مَزَر مۆٹھمت سوٗژر لۆگ آبشارَن
گَمِتؠ میخانہٕ خٲلی رِنٛدٕ کۆت گٔے
زِنٛدٔنِس مۆٚے پۆ۪ر بُزِ گَرٕ ہِجرٕ نارَن

○

چینَس یا چادَنس چھٕنہٕ زانٛہہٕ نکارا
مےٚ بِنش گوٗچھۆن چینَس چھا کانٛہہٕ شُمارا
ژٕ چھکھ حاتِم اگر لاگکھ بخیلی
سمے چھنہٕ کانٛسہِ ہُنٛد گرٕ اِنتظارا

غزلیہ

غزل

تس یارٕ سُند انہار مےٚ چھُنہٕ یاد مٕشتھ گوم
بٔرم دِتھ ژٕ وٕٹھ لو کچار مےٚ چھُنہٕ یاد مٕشتھ گوم

مس کھٲسی چیشمن مَنز رٕچھتھ تس اوس سمندر
بردٕ شِش ییٚس شہمار مےٚ چھُنہٕ یاد مٕشتھ گوم

بُمہٕ تیہ کمان نستہٕ خنجر سَروٕ قدگُ آسے
چھُس چیشمہٕ پُرخمار مےٚ چھُنہٕ یاد مٕشتھ گوم

مَژرٕونہٕ ییٚلہِ زانٛہہ بالہٕ تھٕنگن اوس پٔرزلان موکھ
باسان زن اوس نا، مےٚ چھُنہٕ یاد مٕشتھ گوم

بلہ پورِ اَز ہی مال پڑاران ناگہ بُجھس پیٹھ
ژُمبی آرِ وایان تارے چھُنہ یاد مُشتہ گوم

سرَور ژوہ والپور ژُمل ناقہ وَتن اَز
تَرِ ساگَی ڈلس یارئے چھُنہ یاد مُشتہ گوم

○

غزل

قدمن ژکر ٹھہراو یہ شب از چھےٚ غنیمتھ
رُم رُم مٔے پیتہٕ مشکاو یہ شب از چھےٚ غنیمتھ

وٚوتھی نار لمباکھ کیتہٕ پھرے وایہ وٚوجود س
زانہٕ گژھہے پرے گرزاو یہ شب از چھےٚ غنیمتھ

گیس گیس مٔے گِنن گوتہٕ گیم ژرانتی ژٕ ماچھاکھ
ڈانیٚوٚٹھم یہ سوٚنگ واو یہ شب از چھےٚ غنیمتھ

وۄلہٕ مثالہٕ وِلکِہ داغ بلن وعدٕ وفا کر
لب تشنہٕ چھُس موے چاو یہ شب از چھےٚ غنیمتھ

پھٔولۍ پوش وَتن پوشہٕ نۆلوٚ نغمہٕ گیوٚزِ ہیٚتی
یێژ کاکِٕ بہار آو یہِ شب از چھُہ غنیٖمتھ

اَز دود سترورگ چھُ توے شالہٕ ماٚرن زوٗل
لۄگ کو سمن بیٚیہٕ کرٛاو یہِ شب اَز چھُہ غنیٖمتھ

○

غزل

تمہ سہ ثمنرلہ خبر کتنہ گری دیوانہ ونیکتام
گے باز ہار تہ مارہ منذری جانانہ ونیکتام

کلہ ہ الہ پھران رآتی رآس زود پھرن کیتا
کثریشان وچھ مٹے آنتھ رسی مستانہ ونیکتام

شہماری زلفن نافہ ملتھ مشک ثرھٹان درآیے
سہ نہ لانکہ کن اجہ رآژ کم دردانہ ونیکتام

ونہ چھم مٹے اچین تل سو زول مال ونے کیتا
گاہ اس بران کھآسی گاہ پیمانہ ونیکتام

رٔنگ رٔوٹ پہٕ گُلالو تہٕ بٔرِکھ جام رٔسلِ اَز
مَس کھٲسی اَچھن مٔنز رٔچھِکھ میٚخانہٕ وُنیکتام

مےٚ تہٕ پان داوَس لوگ پہٕ مازینہٕ اُزِگ باز
نتہٕ وُچھتہٕ مےٚ کم حال گٔیہے زانہٕ وُنیکتام

○

غزل

وُنہٕ ڈج نہٕ أزِشج راتھ یَتھ وآناکھ وَنس مَنٛز
بَس مرگہٕ مفاجاتھ یَتھ وآناکھ وَنس مَنٛز

رتہٕ دآوی ہاوس گیہ تہٕ اسہٕ ماہور ہارَو ما
ژھوزِ نِد پنٛن زاتھ یَتھ وآناکھ وَنس مَنٛز

پژنوو اگر سینہٕ گلالو نہٕ کھٹ ما تیٚمہٕ
گِنٛتیاہ چھہِ وُنہٕ سَو قراط یَتھ وآناکھ وَنس مَنٛز

تَمہٕ غزلہِ زَخمہ ہیوت اگر یتھ ناگہٕ ہُبس پیٹھ
ہَرتاز گے بُتراتھ یَتھ وآناکھ وَنس مَنٛز

وُنہِ تاپہ ٹھٔنٛچہٕ ہنٛز ما وُشنیہِ تیٚرِنی دِل
ڈُنہِ لیکھہِ یِیا گوٚنماتہٕ یتھ وآناکھ وٚنس مَنٛز

بیٚلہِ جوش پٔنٛن زیٖرٕدیہِ ییٚژ گاگلِ سرٕ وُرس
سوٚدتہِ آسہِ کراماتھ یتھ وآناکھ وَنس مَنٛز

○

غزل

ڈُژی دِتیم چانہن وَتن کیٹا کیٹا وَ ئے
ژُھنڈڑی مٹے کم کم ٹُنجیہِ وَن کیٹا کیا وَ ئے

زانْہہ تہ گر صحراوڑنے پیہو ژھابہ ہوَل
تاپہ کڑاہیو زاٗج تن کیٹا کیٹا وَ ئے

میٹیانہِ شہرکُ رنگ تہ دُو شٹو ڑے بَدل
پہہر در زاگاں ہِتن کیٹا کیٹا وَ ئے

راٗسی گاگہتی آبہ سَر نب ڈُوٹھ پھشان
وچُھ تہ کم نوزئی بدَن کیٹا کیٹا وَ ئے

سوٹہ کاٹس مٹنر بر تہ بیٹیہ پوشہ اُتھ
ہام پیپڑ کو سمن کیٹا کیٹا وئے

مثیانہ ناوک ٹیھتفنہ لیکھک کاٹہہ غزل
مانہ کڈڑ مثیانہن کٹھن کیٹا کیٹا وئے

بازرس مٹنر ٹیھتفنہ کپرئے کوچہ چھپیر
مٹوت گڑھکھ ینہ مسولن کیٹا کیٹا وئے

○

غزل

حُبابن زیرِ دِژ نِو لولہٕ نارَس
توٗرَے آمُت مَژر دُچھ آبشارَس

سوٗنہرِ ڈٔ پٹِس چھہ دژاہٕژ موختہٕ جُری جُری
زدِل مالِ مییہٕر ماگدانس شِکارَس

تھزِن بالا درٕہن دیوان خانَن
دِوان ٗونی یار ما شایَد چھُہ یارَس

ژھیتھ رِندو چھہِ تھوٗی مَتی جام گرٔتام
تھکِٔن سرمایہِ نتہٕ کیٛا نو بہارَس

چھُہ مشکاوان سوٗنتُک واو اوٗنٛدلوٗک
سرُورَس لوٗگ دُتش اَندری امارَس

○

غزل

نماژ گیو بہارک دٕلوٚراتھ ڈلہٕ ییتھے گٔیی
وق ڈٔول یہ وونٕی قرارک دٕلوٚراتھ ڈلہٕ ییتھے گٔیی

پوٚشنی گوٚلاب پٔژنتھ فلوا گمژ چھہٕ بُلبُل
چھٕپنہٕ کانہہ حدا شُمارک دٕلوٚراتھ ڈلہٕ ییتھے گٔیی

شگرن چھہٕ تاپہ تژرن کُملاوی مِتھٕ رسلہٕ ووٗٹھ
شٔے گژز چھُہ آبشارک دٕلوٚراتھ ڈلہٕ ییتھے گٔیی

سم زوٗنہٕ راژ راوِہم پٔرانِن مٔے ڈل ژہِس پٮ۪ٹھ
ژھپ دِتھ چھُہ گاشہٕ تارک دٕلوٚراتھ ڈلہٕ ییتھے گٔیی

وَن چھِپِہ اندر چھہٕ رٕٹہژ انٛد جاے ماہ جبینو
شب زن چھُہ شالہٕ مارک دٕلوٚراتھ ڈلہٕ ییتھے گٔیی

○

غزل

بور مے شراب چانہٕ برٛانٛشر مأنٛنٛز اتھوَ ہا پیالہٕ نے
رٕچھی مے گوٗلاب شوقہٕ سان زوٗل کوٗرٛم ہا بالہٕ نے

کور مے بہتر سیٹھا مگر زانٛہہٕ تہٕ ژٕرے گرٕ گوٚرے ہوَس
گرٕ ژٕرے بٕڑ ژھتھ مے شیٖنٛچھ خبر موٗختہٕ جرے ہا مالہٕ نے

آہٕ بلَن مے وٗنی دِتم آہٕ ولوَ تہٕ ما دٔو نُم
بارٕ کنڈیو مے نال وٚول لول بوٗرٛم گُلالہٕ نے

زوٗنہٕ ڈٔیکس مہٕ کھارٕ ذٕرٕ ہرٕ دِل مے سیٹھا وتہٕ داسی از
کیٛاہ بہٕ ونے مے چانہٕ برٛانٛشر مالہٕ کرٕہم ہا لالہٕ نے

ژھنڈی مے ژٕرٕ پاڑی کوہ تہٕ وَن ژٕلی مے صدم کیٛاوَنے
زانہٕ چھوکل یہٕ پان میثون چھُس بہٕ توٚے ہا نالہٕ نے

○

غزل

کیتھے کوڑتھم مژھیل دِل رام بآلی
کوے نیئوتھم شِلک آرام بآلی

وے مِژ گاڑی پکھ سوینہ لانکہ سمکھو
خبر کمہ باگہ بِیبہ جُیتھ شام ہآلی

یہ پیڑ ژھیئون چھِس گوّمت یتھ شُنی ہن مَنز
دنی کس دوہ وُنی ژوَن پآغام بآلی

یہِ ڈُیہہ وُنی نارِ منتقل دِل چھُے راوان
خبر چھینہ آسہِ گیُتھ انجام بآلی

ژٕچھتہٕ تھو ہرنہٕ چٲشمَن مَنٛز پگاہ کیُت
پگاہ خلوکھ چێہمو نٔوی جام بآلی

سہٕ وۆرا بآگہ ووُتھ شالہٕ مأرن
بہٕ کۆرتھس نختہٕ وُچھ بدنام بأگلی

○

غزل

ہُرزۆنہٖ ہُیتھِتھ راوہِم ژیٖشمَن خُمار وینہٕ ی
سۄنتُن چھُہ سالہٕ آوُمُت تھَنۍ کٲنۍ بہار ویۍ ی

کُملاو دُلٕہ زسلی پکھ تھٕہراو کر بَرشینزہ اکھ
یٔنٕز کاکی چھُم مٔے آمُت دِلہٕ ہیے قرار ویۍ ی

سونٕبلن زٕے نافہٕ مُلیٚ یمِنہٕ دزہِہ ڈٕکِس ژُکھار کھ
اوٚندٕ لۄوک ژُہ پٲری کۄر تِمَن زٕے مُشکِ دار ویۍ ی

گانگل مَہ کر خبر چھا رزیا یہٕ وِزِ تھَنۍ کٕنۍ
پیٚتھرُن سیٚٹھا چھُہ مُشکِل از لولہٕ نار ویۍ ی

اَتھ سۄنُنرلِہ ڈٕپِھ چھِہ جُہری جُہری زٕے زۄن نارکھ
ڈٕں آنہٕ پۄٹ چھُہ شوٗلان وچھ شالہٕ مار ویۍ ی

○

غزل

چھُم اَوش وَسان ددرایہِ سوٕ ما آیہِ گَنن گوم
دٔورن چھُہ ماران گرٛایہِ سوٕ ما آیہِ کَنن گوم

شہمارہٕ زُلفن یام کوٚڈٕن واش صُبح بھوٚل
گیٚہِ دٔور گٹہٕ پٔژ تھٕ شایہِ سوٕ ما آیہِ کَنن گوم

کوٚر پوشہٕ تھٕرُن زوٚنہٕ ڈیہِ میٚیہِ نہٕ بارہا آزٕمام
بٔرمیانہِ زانہہ ماثایہِ سوٕ ما آیہِ کَنن گوم

سَس کھاسہ اُچھن مَنٛز چھیٚ چھیتھ جام رنٛگِ تَس
چھمہٕ ہا بہ اَزبے وایہِ سوٕ ما آیہِ کَنن گوم

اَتھ سوٗ ٹھنزلہٕ ڈُیٚٹھس گژاے دِتھ نیلہٕ ڈۄاےنی زُنٛد
مٔژ زۄنہٕ از لوٚت ژھاےیہٕ سوٗ ما آیہٕ گٔنن گوم

دِلوانہٕ گاٗمتیٚ وُچھتہٕ کم یوٗسف چھہٕ تُمس پٔتہ
راہ کنیاہ چھُہ زُلیخایہٕ سوٗ ما آیہٕ گٔنن گوم

○

غزل

مےٚ چھا کم پیٚنُن کینٛہہ مٔژر بالہٕ یارَس
ژٕوَن زاںٛہہ ژٕرٕ کرٕ گوٚے اتھ بالہٕ یارَس

ہوٚدٕ ہٕنس چھُیی حط تٔلو زٕڈٕہ گاشش
ژٕرٕ روس زلہٕ برٕد برٕد حسر بالہٕ یارَس

مہ کر شانہٕ زٕلفن مہ سن زآوی جادَس
مےٚ کھوٚت ٹارِ سرُوک سہٕنٛز بالہٕ یارٕ

وٚوٗس آدٕ لیٚنہٕ ژٕھٹ گٕژم لولہٕ نارَن
خَبر چھےٚ خبر ما ہیٚشر تھ بالہٕ یارَس

سرُورٕچ چھ گنٛڈ یٔنز سرُورَس تہٕ حاصِل
کنڈٕ ین تَن دِژِم چھُم مٔژر بالہٕ یارَس

○

غزل

بُتھِ پٮ۪ٹھ ہناز تصوٗد تُل وٗڈ وٕلی نقاب لٔتی یے
گاہ پٮ۪یہٕ ژرہ یارٕ ہی نیہہ گٹہِ ژٕزلن گولاب لٔتی یے

بزم چھا یہِ ٲلۍ اُچھِن پٔن کینہِ انتظار روس ژیہِ چھی رچھ
مَس کھٲسی سوٗ رمہ چینتیمن ثمنر چھُپ شراب لٔتی یے

مٕژ زٕونہِ شوق کوٗر گمی ژیتہِ زانہِ ہرتہ کرہوس گوٚلے
شوٗد بوٗد یہِ دِل تہٕ منوِتھ روٗدُم نہٕ تاب لٔتی یے

ڈٔے کاپہٕ دیوتُ گومُت آتھ سٕروکا متس چھُپے
پوٗزا کرنی ژٕے حُسنس زوٗنم ثواب لٔتی یے

اپے یِنا چھُہ کیا اَثر ہیتہٕ دُب زُب دِلک چھُہ آمُت
متہٕ سَنتہٕ کٲژ راوَن ہُمتہٕ لولہٕ خاب لٔگتے

قندٕ پھلی ژرٕ دَند ژنَدن موکہ سُمبلن چھُہ نافہٕ مُلی مَر
چھگہ ژہے غزل سرٗورٕنی ژرٕ نہٕ کاثہٕ جواب لٔتے

○

غزل

نظرن مےٚ ما چھُ بٔرم اَز دِل چھُپنہٕ ژٕ رٕوس قرارس
مٕژ زِنہٕ گوٚ مےٚ ہاوِس روزٕے پہٕ انتظارس

کیٚنٛہہ قطر کیٚا کرن سو چھ کیٚنٛہہ دام وُنہِ چھ باقے
مَس کھاسے اَز چھُپور مِتہٕ بُرٕ بُرٕ چھِ بالہِ یارَس

کیٚنٛہہ کوٚر نہٕ اثر تٔتھی رنگ بوٚر مےٚ بُلیہِ شارن
مےٚ تہِ چھا پٕنٕن مٔژر گم کیہہ کیٚا بہٕ لولہٕ نارس

مےٚ تہِ نازٕ اَز سپدی غم مےٚ تہٕ شام ہاوَن گوٚ
ژےٚ تہِ اَز ہُرہ بر شبابَس مےٚ تہِ اَز ہُرہ بہ امارَس

مےٚ تہِ توٚگ نہٕ مانہِ ژارُن چاہن کتھن نِگارو
ژےٚ تہِ دِل رٔژ چھُتھ نہٕ میثوٚے کیہہ کیٚا بہٕ نو بہارس

○

غزل

شہآر ازلفن ہیمفنہ کرکھ شاہہٕ نگارو
اَتھ سَروِ قدس کِتنی چھی دیوانہٕ نگارو

وُٹھ ژرِیشہٕ ہتی چھم چھٕے برتھ میخانہٕ چھن ننر
شہلاو جگر از مئے اَمہِ میخانہٕ نگارو

ژُٹھ پیمانٕ رسلِ چوِن ژُٹن موکہ تم [illegible] (مٔرِیوُن)
مَس کیا [illegible] ژِچھامہ [illegible] کینہ پیمانہٕ نگارو

پے یارِ ہیو تُم نیب بونم چھلم ژ از [illegible] (نیلہ ناگ)
مُوت یارِ رُونن [illegible] از مستانہٕ نگارو

مَنز ننہ دِتم وَنی تہٕ ژھنڈم کوہ تہٕ بیابان
کلہِ چانہِ گنجم دِشر [illegible] استانہٕ نگارو

○

غزل

زُلفن چھٹیہٕ کرٕان واش مٔنے زن ازتہٕ اُچھن تل
مستانہٕ مٔرج سونٹھ کاپٔچ مٔریہٕ ژمبر زل

شدرس چھہ لگان گرٕاے چھہ زن تو تہٕ پھرکان پھور
خلوکھ مٔے بہتھ بروٹھ کنہٕ بیٚلہٕ آسہٕ سوہ مسول

سازس مٔے پھٹھم لے تہٕ مشتھ گام وٕزن پہر
ٹکہٕ تارٕ گنڈان ڈایہٕ از آسمانٕی سوہ وزمل

شروٕنی چنگ نیرن ہُند مٔے گنن یام گژھان زاتھ
بہٕ چھہ جاڑہٕ ہانکل از یہ ژھے ننتہٕ کنیاژہٕ گنان کل

پمپوش پادن مٹھی دیو تس چھہ ژہٕ سال ساتھ
ژھمن مٔے تھم کرٕاٹی زجم یام کرتھ ژھل

غزل

رنگین خابن آیہ کیتھ انجام نگارو
پچھے شکلہ یوسف چھس توے بزنام نگارو

کڈ واش زعفن زذ نہ ڈکس ہتھنہ ڈلی زنگ
پراگاش چومے از تہ سپین عام نگارو

کیتھہ قطرا چھن منز رے رچھنہ دول مردم از
چھنم ہول چونے چاد تم اکھ دام نگارو

درز سونتھ کا ہچ شوق کران یار ونگ ساز
چھے قسم خدا بر ونتھ کن ان جام نگارو

سرور نمتھے نالہ دوان چانی گیوان باتھ
کتھ چانہ سپدان پانی پانے رام نگارو

○

غزل

ڈج میٲنی نظر کیٚتیا وَنے الہٕ غاٚبہٕ یہٕ کیا گوٚ
وُنہٕ پھوٚل ہٕنہٕ سحر کیٚتیا وَنے الہٕ غاٚبہٕ یہٕ کیٚتیا گو

کھنٕی کھنٕی ژٕے اگر ناو تھوٗوُتھ میلہٕ پچٕن پیٚمٹھ
ڈوٗد میٚون شہر کیٚتیا وَنے الہٕ غاٚبہٕ یہٕ کیٚتیا گو

گرِ یوٗژھ ہٕنہٕ پھوٚلنی پوٚش گژھی برجستہ بہارَس
یہٕ چھُہٕ میٚون مَزر کیٚتیا وَنے الہٕ غاٚبہٕ یہٕ کیٚتیا گوٚ

وُنہٕ نار دزان ستہٕ دَن وُنہٕ کا یہٕ وَنُس جوش
گوٗ نایہٕ قہر کیٚتیا وَنے الہٕ غاٚبہٕ یہٕ کیٚتیا گوٚ

مٔژ نیٚندرِ وُچھُم خستہٕ زول مالہِ ترٛٚن وٚچھ
تمہِ چیوٚ نہٕ زہر کیٛاو نے الہٕ غآبہٕ یہِ کیٛا گو

ییٚنہٕ آنہٕ پٔٹس پیٚٹھ ژٕلیکھ مٔیآنی گٔدرن گنٛہ
شہ چھُ چوٚلن بجر کیٛاو نے الہٕ غآبہٕ یہِ کیٛا گو

○

غزل

وۄلہٕ چاو اَتھ رۄس اَز بیٚیہٕ وۄنی شراب ساقی
چھ بہٕ تشنگی مٔے کیٛا کم زینکھ ثواب ساقی

حُسن پھبیر بیٚیہٕ بہارَن مٔے تہٕ شوق وَلہٕ سَنس ہیٚتھ
ژٕتہٕ پیٹھ ہناہ ژھۄدتُل بیٚیہٕ اَز نقاب ساقی

شنر کوٗر مٔے زۄنہٕ گاشَش مَس بَرٕ ژٕ لولہٕ کھاشِن
اَتھ رَن چھُ پانہٕ وۄنی اَز اسہِ دۄن حِساب ساقی

ڈۄن رنگ یہِ کاینات۪س کھاجنتہٕ ژٕے کۄڈ پکس ژٕ بیہ
تھاوِتہٕ ژٕے ژھایہٕ سۄنبلن کۄیم گوٚلاب ساقی

تاثیر ہَرد واوس بہٕ گے مٔے یاد نیٛنہٕ دۄہ ۵
گستور گتھ سناہ کیٛت وایاں رَباب ساقی

○

غزل

وأنۍ میٖچھر چھُہ باسان اِنتظارس
مےٚ لوسُم چیٚشمہٕ پٔزاران تَس نِگارَس

خبر کِتھ کوٚر یہ ییٚلہِ أتھمی شانہٕ زُلفن
وَنے کیٛا تھَپھ مےٚ تَجِ صبرس قرارَس

بہٕ روزس زاگہِ اَستان ڈیٚکہِ تَل اَز
سِتمگارَس تہٕ بیٚییہِ بے اعتبارَس

شُہل شبنم میے کیٚژُت زَن زہرِ قاتِل
مےٚ کیٛژ مُستی وَنے کیٛا لولہٕ نارَس

سِتَم کِتھی کیٛژھ مُشِرِل طے پہٕ زِ بییہِ
تھکے کیٛاہ چارہٕ مالوٚگ کیٛتھہٕ امارَس

٥

غزل

لچھ پرد ژٹہ چون اکھ دیدار غنیمتھ
بیمارِ چشمو یوٚد کرکھ بےقرار غنیمتھ

ژٕرے تہٕ سوٚہ شنٕز لہٕ ہشد بو شوخ رنگو جانٕہ ولتھ چھی
ہمہٕ باٲی وچھکھ مٔے گِندان ٹاکہٕ تار غنیمتھ

پہوگاشہٕ منٛدٕین یام کوٚرتھ زلفہٕ خمن واش
یتھ ناپہ تژرس منٛز چھےٚ اکھ شہجار غنیمتھ

بے وایہ یاٹھن ڈرہہ رکس کھاتہٕ تہٕ دۄم زنگ
دوہ تارہٕ اگر پوشہٕ ہے لوہ کچار غنیمتھ

وتھ نالہٕ رٹتھ ژریش ہمان ماچھ سنروس
منٛدورِ منیچہٕ تَس چھُ وُتال نار غنیمتھ

٥

غزل

بہٕ چانِہن زُلفَنٕے ہٕنٛد شام وُچھہے
مُدَے گنٛڈٕہے بہٕ بلۍ بدنام وُچھہے

ژٕ چاوُم سوٗرمہٕ چٔشمو اَتھہٕ رٔوُستے
بہٕ حسبہٕ ڈلہٕ ہے تہٕ بٮ۪یہٕ انجام وُچھہے

نٹہٕن پٔٹھ چانِہ رحمکی ہُری گیوان چھی
کتھو کوٗر تُھس دوہہ ہے بہٕ رام وُچھہے

دوہہ ہے لیکھم غزل بس چانِہ حُسنکی
ہے ما میزانہٕ سونچِکر خام وُچھہے

سرٕورس کیا بہٕ منگہٕ نذرانہٕ گتھہٕ کٔیت
فقط بو جلو تُہنٕے عام وُچھہے

○

غزل

نارس مۆے ییٚنٕ پان ٹھر کیتھ تھووژہٕ پاسے
کس ونہٕ بہٕ وٚنہورن مۆے کیٛاہ وتھرووژہٕ پاسے

اَز تام خبر کیتہٕ گنڈن آجز گنداں گئے
دوٚنی ییٚلہٕ مے گنڈٕن لوگ تہٕ گوہوو ژہٕ پاسے

بتہٕ چھس نہٕ کانٛہہ شُتراط مگر تو تہٕ پٛیم چون
اَنٛی کھلہٕ یہٕ زہر آسہٕ سے کمٕ ترووژہٕ پاسے

دیوان خانٕن منز بساں منظور نظر چانٛی
مۆے نیلہٕ سٹر کن پان وُچھہ وہ ترووژہٕ پاسے

تس بختہٕ بدِس کیٛا ونو گمہ وُچھنہٕ قیامت
بے زانہٕ ژٕس آمہٕ تار دزاں رووژہٕ پاسے

غزل

سوٗ یتھ ساوی پیٚنی ہُنرائھ اَزِچ راتھ ژھٹان گاہ
ننہٕ وانہٕ کرامائھ اَزِچ راتھ ژھٹان گاہ

مَژِ زوٗنہٕ بَرِم پوشہِ ہلم بَرٲنتی ہیٚے گگے چاَنژ
ووٚلہٕ اَز دِملاتا تھ اَزِچ راتھ ژھٹان گاہ

لوٗگ وِگنہٕ وَنوٗن آرٕبلن پیچپر تَراوتھ
رٔتہٕ کھژیہ اَز وہراتھ اَزِچ راتھ ژھٹان گاہ

بالادٔرٕن کوٚر زوٗل ژٕہنی پوش پھلِتھ آے
ووشلیہٕ اَز ہُنراتھ اَزِچ راتھ ژھٹان گاہ

بڑی پشالہِ رِشدو ثریشہِ ہتین ثریش ہران روز
ووہ لہِ از چھُ زیلِ ساتھ اَزِج راتہ ژھٹان گاہ

شہماری زلفن نافہِ ملتھ از چھ زول مال
موہ لہِ وان پتنی زاتھ اَزِج راتہ ژھٹان گاہ

○

غزل

شو راژِ شامن اگرشہ دِلبر کہنھن ہا میاہین حِساب تھوہے
نہ روزِ ہے کاٹھِ سوال باقے اگرشہ پوژ کاٹھِ جواب تھوہے

یہ نار ہجرک تہ بیقراری مٹے باگہ آمژوئے بہ کیناہ کیناہ
دِلس مٹے بیکون نہ گاہ شہ ژھایہ شمبلن گولاب تھوہے

بہ داغ ہاوس ہا خونِ جگرکے بہ بوزناون زِکیناہ مٹے گدرلو
اگرشہ کرہے ہینا بتر بوڈ اگر ہینا ازشہ تاب تھوہے

مٹے زونہ راژن کرسم دوہے شر مٹے تارگن کرشمار رودم
مٹے دانہ اکھ ما حِساب ڈلہ ہے اگرشہ ملرین شراب تھوہے

مژر چھ آمت یہ پوشہ نولن گلکی چھ دم چھینی قمیر چھ نالان
نہ چھاوِہے تن کنڈین یمبرزل اگرشہ تھوڈ ازنقاب تھوہے

○

غزل

دۄہہ ڈٔول کوٚہ پیٹھی آیہٕ یہٕ راتھ
زانہٕ خوٚدا کمہٕ ترایہٕ یہٕ راتھ

اَسہٕ کرزاشہٕ وُچھہ گاشہٕ مَنذرُن
سیّدِ بُتھہٕ نتہٕ کرڈرایہٕ یہٕ راتھ

پٔرتھ انٛدٕ شُنیاد پٔرتھ انٛد چاہ
موٚلہٕ بیمژُن ما زایہٕ یہٕ راتھ

ژٕ درس گٔمی دِنیت بُتھ اَز ٹھۄر
رینہٕ ساٖئیٹھی پیٹہٕ بابہٕ یہٕ راتھ

میلہٕ پچَھن پیٹھ کمی سآ لیٛوکھ
اَسہِ گیہِ بٔلی اَز ضایہِ یہٕ راتھ

گٔریشمہٕ ژٔنجن مَنزٕ ہینہٕ لۄس آو
تمی دۄپ بَس چھُم سایہِ یہِ راتھ

بِینہٕ ییتہِ صُبحَس میٛے لگہِ ہان
میٛے اُنی چانے رایہِ یہٕ راتھ

٥

غزل

سوریہٕ سَتھ شہرس اَز
کتاہ گُدرِہو یَتھ شہرس اَز

پزٕتھ کاشُرٕ گو وِڑٕ کھور کٔرِتھ
کُس روزان یَتھ شہرس اَز

ہوٚنس کُتام رازٕ بہتھ
چھکران سُے رَتہٕ شہرِ حلِ اَز

بالہٕ ہیو پارِ اَز نار دٔزان
اِرتھ داوی ہوے وَتہٕ شہرس اَز

پَنہ نی اَتھڑ نے اَسِر پھیڑ ہَن
کِرہے گُس مَتَہ شہرِن اَنہ

بَرہ بزی کوَچیس مَنئر گُستام
ہَیبنہِ آمُت نیتہ شہرِن اَز

○

نظمیں

پوشہ نۆلو وَن ژٕ وَن

میٛانہِ آنگنہ ژراکھ ما یا پوشہ نۆلو وَن ژٕ وَن
زۆنہ ڈبہِ بیٛچھی کِنہٕ نژان مانٛتہِ ژٕے ؤچھو تھک گئتی جبہِ کِنٛیہ
آنگنس مَنٛز ٹنگہ کُلِس ما اوس پھولمُت پوش کاثہہ
بَبرِنہِ اَژوُن چھا سوہ دَچھہ رانٛٹھ بٔڑ گمٕژ
جانور چھا ازٕ تُلان ژٕری گنٛشؔ تَتھین
کالہ چھِن چھا ہارِ سارے بژارِی کأنی بیٛپھہٕ سَمان
سانہِ ہٕتی کِنہٕ سون کانٛہہ ہمسایہِ ما ژٕے نظر گوٚے
کأنسہِ ما پُرژھ ژٕے ژٕے میٛانی شیٛچھہ خبر
ازٕ تہِ چھا مَنٛز آنگنس مَنٛز شامَس سأری سَمان
کھأسی کٹلہِ تے چھا گِنٛدان مَنٛجی نارِ مَنٛز
سأد صاحبس نِشہِ کرِان بنٛڈارٕ چھا وُنہِ ژرأنی یأگٹھ
ازٕ تہِ چھا تٔہج کادٕ ہے مَنٛز شوقہ یِتھ لولو کران
کاد کھینہِ سأری سَمان ووسہ ژروہ سہ لگان
یارِبلہ چھا وُنہِ تٔھی اَڈٕ گرٕی تہِ مَڈٕ گرٕی ژرأنی یأگٹھ
شِشرٕ کالس چھا پھٹان وُنہِ آبہٕ نٹھ

ہاکہ وارِن چھا بوٗکتہٕ ہیٚوہاکھ آسان وٗنڈی وَنٛدس
کَتھ کوٗشش مَنٛز چھا کھسان کانٛہہ گاڑ وولا گام کُن
گریشمہٕ ژٕنٛجہِ مَنٛز بوٚنہٕ شیہجارَس بہان چھا یاے میٛانۍ
ڈوٗڈۍ یوٗرِتھ چھا تِتھے کَنہٕ بیٚیہِ کھسوان پُری گوٗلۍ کانٛہہ
ژٕبرٛوٚڈۍ کوٚل چھا گژان راتس دوٚہَس
وِہرٕ شیہجارس گَنٛڈِتھ دوٚہہٕ گاوٕ چھا شیہجار ہیٚے
آرٕبَل کُن چھا گژھان گَبہٕ راٗچھہٕ دوٚہرِش تیمبر ہیتھ
کہنکہ دجہٕ نے مَنٛز گلالَن ما چھُہ اَز کھوژُن یِوان
بوٚنہٕ کھوڑٕ ناگس تِتھے کَنہٕ ژریش آسان چھا ہیٚنٛدر
سانۍ اَنٛدی پٕتی گام چھا اَز وارٕ بانٛکٕھٹی

ژاپٹہٕ ہالَن مَنٛز پَران چھا ژاپٹہٕ شُری
ژژار چھا برسوارِ شبہٕ ہیٚے لُکھ گژھان
ژونگ چھا زلان کانٛہہ دِلوٚی بَلس
دوٚد گنگا اَز نہٕ چھا پُرژی کَنہٕ نیرٕ ہے
اَری لبہٕ کَنہٕ چھا پکان کانٛہہ شاہہٕ پٕتی
وَن ژٕ وَن ہا پوشہٕ نوٗلو کینٛہہ ژٕ وَن
زانٛہہ ژٕ ہرگاہ گام میثوٗنے بیٚیہٕ گژھکھ
میٛانۍ آہی ڈالہِ نیٚز نیتہٕ چین وَنن

○

وِہے

ڈُبھلِہ وق ۓ سوکھ نظر ۓ تاب دِل
امارِن ہیٚنٛدی ژٲنگی ژھٕوان
کٔتہٕ ہیٚنٛزِ کٔنٛہ کال راتھ
یٚیلہِ اُچھَن تَل چھِہ ڈلان
خبر مٔے کیٛاز شوق ژھوٚہ کان
خبر یہِ دِل گوٚژھ نہٕ گژھُن
تُرُن شیٚپنہٕ ژٔگُج ہیٚو - - - - -
خبر کیتھ مٔے ہِوی بُلہوَس
مٔے ہوی نادان
آمہِ پیٚنہٕ سیٚتی چاکھ دِلکی آتَن شُوان - - -
گوٚلاب رنٛگ پُٹن تھوِنہٕ کھٕٹتھ
یِمبرزَل بچھولِہ نہٕ ماگہٕ دوٚہَن
وَنچھہِ یارِ کیٛٔرٹِہ نہٕ پٹُن رنٛگ
اگر شیٚرہُل تہِ گَرہِ وِہہ خبر کیتیاہ

یہ لول ہُمہ اڑ کھوّل
یہ زِتنی ہُمہ الاو
عُشق وُنہاں حچُہ گاآنسہ بیّلہ گاآنسہ ہُنّد امار گنانِ

٥

پگَیہچ کل

وق وارا برؔ ؤ شِہ گوَ یے غاؔفِل
ےؔ نبَشدر ہوؔتا مِؔے نہ پاۡنس تام
مِبے زخمن بِینہ نین کرؔارِی نشِّہم
رؤ بہِ داماۡنس مِؔہے گوم یِرُئن
رتہِ ژاۡنگی مِبے اُچھ گیہِ ژےؔ بثراران
مِبے تہِ یاوُن ژوؔل ووہنی ژھال کُرتہ

نوم ماہگر دوہ از شِشبرِچ راتھ
ژےؔ رؔوس جُھ وجودے مِیثون ےؔ برَھ
دِل تیوٗت تُرن ہرنِبار کھوژان
وُٹھ وُنہ نہِ ہرگاہ کُملاوکھ
ژُھکراُوِتھ پارُد سوہ مبراوکھ

ڈری وِگنہٕ گنڈن کھسہِ یالی سوٗ ثنزل
دِرِ وار تہٕ مُشکن ژٔندنکی یاٹھ
منہِ ناگ وُزَن یاوُن دِیہٕ ژھوٗ ہ
بہٕ چھ پگہچ گُل بُلزِ بے مانے
بَرم سوزٕے ژھوٗر اتہٕ گتھ چھُ پگاہ
از دامانس یئیلِہ چاکِ میٗنے وُتھو
از اِنسانس یئیلِہ رود وجوٗد
کوٗت نیرِ چھُ بُجتھ وانکہ شُدر
دزِ وٕنی ژٕینتا چھُم براندس تَل
زٕسے ژٕیہ گٔیہ یئیتہٕ اوس پوشہٕ پوٗتھر
ہاے ہاے زِ وِز ماتیلِ چھاوم
بے پژھ میے پگہچ گُل تھاوم

○

کوتاہ وَنے

بُلبُلا پِچ پِچ کران زاثہہ گاڈی آبیا دارِ پیشٹھ
بول بوشا گُگیلہ ثُنڈ بیٔیہ زاثہہ تہ گژدھ نا ہیٔے کَنن
آنگنس مثیأنِس ہھولیَن نا ووہ ڈی گوہلاب
کثیا یہ سوثنگ واو پکہ نا دارِ کِنی بیٔیہ یور زاثہہ
کیا یہ ووہ ڈی بیٔیہ ثرادہِ نا کَر زُونہ ڈبہ پیشٹھ شامہ بیتی

ژثگرہ ماران لھپیرنا ڈبہ ہور وُوژھ بیٔیہ آنگنَس
دُور ہُتھ گامہدی کھس بیٔیہ زاثہہ تہ بھولہ نا سندجہ ڈل
اُدبجہ کثجلاُ ڈالہ انہ نا سون کاثہہ ہمابہ ووہ ڈی
از تہ چھا سنکہ بھی پھٹان سکہ شاچھنے
اَہربلہ کی ژوہ کہ لڈر شپیتہ کِننہ چھا بانس

کیٹا بہ اَنْدری کھڑوو روزِباٹے دوہَے
کیٹا بہ بیئیہ وُچھنا پہوان تم شپنہ تھوَسی
کیٹا بہ بیئیہ زاٹھہ پھیڑنا ڈل سآلہ ہے ووٹی ناوِ مَنٹر
کیٹا بہ دِمہ ناپرتبس پڑتہ کھن ژِ ٹھپے
کیٹا بہ مخدوم صآپہ سے تَنھ ڈیڈِ تَل پیمہ ناپَرن

بَرگُزھَن نا وّوتھّو زِشاطس وَن ژِ وَن وآشاکھِ پیٹھ
شالہِ مآرس چھا سنا دوسہ ڈروسہ لگان
چھادرُودَن ٹہر ووتھان گٹرز شہرگام
یوشِہ مرگن وُنہ نہ چھا یاوُن تھتھے
نغمہ ملیڑار کی گیوان چھا اَبر بلہ چی آبشار

کیاہ وَنے کوتاہ وَنے چھُم ہول گومُت یَتھ دِلَس
ژھالہِ گنڈھ ہا بیئیہ بہ تَنھ رَیشی وارِ مَنٹر
بونہِ شہلس تل بہتھ دزہر یہ تَن شیہلاوہآ
وارے چھُس پہر ژھون نہ کتھ کہر بے وُڈوَ
مثانہِ باتھ پہرپاشراس گنڈتھ تھز تھز قلاے

۱۔

پوشہ نوٗلَن وٗون

وَن ژٕ وَن ہاپو تہٕ نوٗلو کیاز چھےٚ گلہٕ زلہٕ گنڑھان
سوٗرپیٹھ رٛٹارپن کوٗ ژنے بُلچھ ہام چھےٚ
لے پیٛنژ مار راوٕ رٲوتھ کاٛنسہٕ دُٛیت نے شاپھرما
وَن ژٕ وَن کینژھاہ ژٕ وَن بہٕ تہٕ بوزہٕ ہا پنُنو کنو
گامہٕ بالیو میانہٕ وےٚ کیاہ کیاہ دٕوٗنے

کیا وَنے کوتاہ وَنے کیا کیا وَنے
کیٛا چھہٕ گُدریومُت تمن کرکھا یقین
چھکھٕ ژٕ یتھ صحراوسے مَنٛز بادشاہ
بوزٕ بینہٕ دِل باثبری پتہٕ شاہ ژٕھوکی
کالہٕ اَدٕ برٕن نال وٗولمُت سانہٕ تیتھ رٛیشی وارِ از
شیٛپہٕ بالَن زَن ڈٕیکس باسان تمنہٕ ژوٹ ہیُو گوَمُت

آبہ سٕر تام رٲسی گٲمتی وٕتھ شوٗنگتھ
پوشہٕ مرگن تتہٕ چھُ آسُن ہبو ژوپارٕ
ناگہٕ رادن بٔند گمژ کٔرتام ذرٕژ
رابہٕ نیپرس رٲوٕ مژ سو پژاگٕژ تیغہٕ
کابہٕ دٔن سورُے چھُ گومُت نارٕ بُزٕ

ہٕرٕکہ وٲرٕیتھ اُس آدمی کھورنژان
مرگُزارن منٔز چھہٕ ما کانٛہہ زٕژھ موٕچ
پہرٕ دٕر ساری چھہٕ اَز بُتھی پھرٕ گمتیٕ
سندٕ جٕ ڈُل ساری چھہٕ گٲمتی اَز وٕڑسی
سوٗنتھ کالُک واو تامتھ ٹیوٗٹھ گوٗمُت
شورٕ بُزی گٲمتی چھہٕ ساری کھاہ تہٕ کھل
ہُماک لوٗگمُت رٕدٕ حج ہُرٕمن پیٹھ عیپٕز دہ ہ |
بُستہٕ ین منٔز شامپٕتی بزنٕن چھہٕ تارٕ
بَس چھُ آدم ذاتھ دَم چھُنٹی شہرٕ گام

٥

وآناکھ وَن

اَکھَن وُنہِ مآنٛنٕر ہُنٛد آکار مۆجوٗد
ژھٹان اَشی باکہِ دٕرامٕژ یارٕ بَل کُن
کُنۍ زٕنۍ بَس فقط کُنۍ زٕنۍ اَما پوٗز
چھُنا کٲہ کاس وُنہِ یێتہِ آدمَن ہُنٛد

دِلَن شِٹھنیار ترووکھ ماے مُشرکھ
اَچھَن پچھِ پھیٖر تہِ ما گٔژھ بوٗت وٕدۍ وٕدۍ
پھٕرکان پھَور سٹرکنٕے پٔرتھ طرفہٕ آمُن
گٔژھان چھُنہٕ نظرِ کُنہِ اَنٛد گاشہٕ لٔشر کانٛہہ

پیٚٹھٕ موتٔبنۍ تٔندرٕ اَز جاپہٕ وارن
چھِ ژاہتہٕ شروع کٔرنہٕ نے کم کم دلاوَر
قۄان گٔرۍ گٔرۍ چھِ دٕراہتہٕ محل خانن
دُہلۍ گاشَش چھَ زَن ژٕلہٕ لار بجہٕ

یہ گامگ گام زن وأناکھ وَن ہیئو
ششر لوگمت چھُ بیّیہ ریا نشرادَرن وچھ
مُشکھ کِتھِ یار دادِکر دوہ توَے ما
کھوٹِن دِیارَن گیرکھ اِنساّنیٔشر بوٗلی

چھُ دَولمت نال پٹرتھ اثدنار لمبکوَ
دِزنتھ بیمتِ گہلِ تمم بونہِ شیٖہجار
اَما سونہِ لانکہِ ترنگ سَشرکریاکاشہہ
اما ووہ سہ ذردہ لگتیا بیّیہ شالہ مارس

٥

میٲنۍ مٲژ

یہِ چھہِ میٲنۍ مٲژرا یہِ چھہِ میٲنۍ مٲژرا
یہِ چھہِ پوشہِ تھرٕ سُلہِ ساز کران
یہِ چھہِ زوٗنہٕ ڈٲکس سوہٕ چھوٗنہٕ جران
یہِ چھہِ مس کھاسہن مَس پور بران
کنہٕ دوٗر گراں ڈُنہِ نیٚندرٕ ہُشرا
یہِ چھہِ میٲنۍ مٲژرا یہِ چھہِ میٲنۍ مٲژرا

یہِ چھہِ زُتنیا گٹہِ مَنٛنر گاہ ترٛاوان
یہِ چھہِ مارِ متہٕن لوٚلہِ للہٕ ناوان
یہِ چھہِ یارِ وَنٕن ہُنٛد گاہ چھاوان
نوٗر ژھٹہِ تھاواں زَن تریشہِ ہُشرا
یہِ چھہِ میٲنۍ مٲژرا یہِ چھہِ میٲنۍ مٲژرا

یہِ چھَہ رو مَشں اَز ٔنو ٹراے ژٹِھتہٕ
یہِ چھَہ زٔون ٹپنِم ہٕشہٕر دۆر کھٹِتھ
یہِ چھَہ ناگہِ جوٗیا تٕوِ آبہِ چھٹِتھ
کوٗہ سار ژٹھِتھ ٹنٕشدِ یآنی ہٕیٕرژا
یہِ چھَہ میٖانی مٔرا یہِ چھَہ میٖانی مٔرا

یہِ چھَہ گکٕرلا سوٗنتَس ڈٕیوٗر ٹلان
یہِ چھَہ لوٗنگ پَدِ پَدِ نٔور ژھٹان
یہِ چھَہ نظرٕ وَسیتِھن سیٖہر کران
گاہ دٔور ژلان زن نارٕ ٹتژا
یہِ چھَہ میٖانی مٔرا یہِ چھَہ میٖانی مٔرا

یہِ چھَہ اٗمژ موتَس ژھال گٕرتھ
یہِ چھَہ آمژ وٕنہٕ کَس چال گٕرتھ
روٗنہِ دامانَس چھِس لال جٕرتھ
یہِ چھَہ مژ باسان مستانہٕ گٕمژ
دیٖوانہٕ میٖے پَتھ نَنہِ وانہٕ گٕمژ
یہِ تہِ ناوکَس کنہٕ دٔور جرس

چھُس ناو زول مال خُورا ہِش

ٹِکہ ناڑِ ڈیکس کینۂ دُورا ہِش

مستّورا ہِش گِلہِ ٹُوّرا ہِش

نوّو راز وَنان چھَم عامۂ گٹرا

یہ چھَ میٔانی ٔمژا یہِ چھَہ میٔانی ٔمژا

○

مُنش

تیپہٕ ریٛوش تیپو وٗنک
نتہٕ وۅٚتھمت کانٛہہ دِوتا
آکاش ژھنڈِتھ
اکھ مُنشا مگر آکار بَدل
کھسہٕ وٗنہِ وسہٕ وٗنہِ سرِدیک سون ہیتھ
ہلمَس کٔشتھ
گیانٕہ سرگ اَمرتھ کوچھِ ہیتھ
چاوان پوٚک
اکھ مُنش
بیٛیمہِ دوزِھ دوزِھ موختس گرِد اثبار
کھسہٕ وٗنہِ وسہٕ وُن سۅتھ
ہی کوٚرہس ناو
پاآراو یوٚہے چھُس

گٹہِ مَشنَر یتیمی گاشکی آلوَ دِتی
اکھ ساد ژہ شوٚد اِنسان
مُشراوان پوٚک دَرواز حیا ژکی
از تھہٕنڈے دوہ
یس کیا ہتام زِہنہ گِرگوٚرِس ناو

○

ارمان

شامہ ژھایو نالہِ مُتی گرِ نال وّول ئمے تہٕ وونی غمو
ہاے یہٕ چھُ یُتھ کاینا پتھے
واے یییِتہِ کر ہاوَس ہیٚندی باغ پھُولی
ہاے کم جانانہٕ گیہِ ارمان ہیتھ اَفسوس کھیتھ
ہاے ہٕیتھ مندورِ گیہِ زَن دِہر ژھتے
راتہٕ موگُلن کوڈ پکھن واشا رُوٹن بامک تفرِ
شالہٕ ٹٕنگہِ وُزِنووگامک گام وُنی
ہاے گُدرِتھ آو بیٚییہِ اَز بُلبُلَس
وُہی گوٚمُت پھلوا تہٕ روُوس اَز قرار
آسہِ ہیے نے مارِی موٚند یزی کنی سیٹھا پھولہٕ وُن گوٗلاب
تَن کنڈِہ ہن چھاوِتھ شہ ماشیہلاوِہے اُندرِم حُباب
کوٚل گُزِھتھ کوٚسٕتُور بیٚییہِ ما زانِہ تہٕ کر ہے سونت کالک اَز ہوٚس
وُہی یہٕ لولک نار اَتھ لوٚگ بیٚییہِ کھولو

وٕہرٕ تارکھ نَب تہٕ راتٕک اوس کیٚتھ
رٕکیٚتھ مارٕی مۆنٛد

اَز یہِ اۆبرٕچ زانٛڈ باسان
کاینا تےٚ ژھۆوٹ گۆمُت
اَز مےٚ پَنٕہٕ نیٚن ہاوَن ٹکھ پانٕہ دِیٚت
وٕہرٕ ڈُلس لۆگ شۄراونس مَنٛز تلہٕ کنٛز اَندرٕ پکی ژوٕپارٕ
اَز چھُ باسان زۆنہِ زن سرسام ہیوٚ
کو سنا اَز باغوانَن ژرٲوی پٔژنیٚتھ پوشہِ ٹۆرٕ
کیاہ سنا یتھ رٲژ چھُنہٕ کُنہِ کانٛہہ اَندا
کُنہِ کانٛہہ مُقام
کیاہ سنا بیٚیہِ زانٛہہ تہِ کھسہٕ نا گاشہٕ تارٕکھ بالہٕ پتھ
بانٛگی دِیہِ نا بانٛگ سحرٕچ مُشکِ منٛز بیٚیہِ وۄنی پٔہیٚ
کیا ہُہ منٛدٕرک شنکھ روزیا آخرس دَم پھُٹی دۄہےٚ
کیا سُہ پگاہُک دۄہ نہِ آسیا آخرس منحوس یُتھ
پوشہ مرگن آسہِ نا چھاوُن بَہار
ناگہٕ رادن سوٚنیٚتھ کالہٕچ آتش انہِ نا نو وُزنی
راہبہِ نیہرس آسہِ نا چون انتظار
کیا یہِ وَنہٕ چھَن یارٕ تےٚ ہُنٛد سُجُد گٔژھہ نا اَز قۆبوٗل

کیاسۓ ووہِ زاںٹھ نیبرِنا خالبس تہِ سچل
کیاژِ سمکھکھ ناہِ ٹھیۓ سۓ تہِ آخرس

٥

اہر بلیچ آبشار

گیُوں بُوُژم دِلس رووُم قرارا
ژِ ما چھَکھ اَہر بلچی آبشارا
گیوان چھُس زوُبہ راَژن چون تارا
ژِ ما چھَکھ اَہر بلچی آبشارا

مُتسِ آیکھ پلسو پیٹھی ناد لایان
حیاتگ غوش یوُن سنتوُروایان
دِلس گاہِژ سنیتھ چھم چاَنی تارا
ژِ ما چھکھ اَہر بلچی آبشارا

کوُر تھ ژھَل کوُنسِں اکہِ ژھالہِ ذرا یکھ
رِندن مَس چاونے یَتھ شابہ آیکھ
مَسَس چاَنس چھُھ لوکچارگ خمارا
ژِ ما چھکھ اَہر بلچی آبشارا

گٹے مَنزگاہ چھِ ٹراوان چاَنی روخسار
پریشان چھِ روخس پیٹھ کالہٕ شہمار
چھُ تیزان لولہٕ والین لولہٕ نارا
ژٕ ما چھُکھ اَبرِ بلچی آبشارا

سرُورن وُنی زوُل مالے وَزن چاَنی
نوان ٹوٗی ٹوی گرٛڈھان پٔراَنس اندرِ پرٛاَنی
وُچھن زانَن ہیٚچھن گوگاشہٕ جارا
ژٕ ما چھَکھ اَبرِ بلچی آبشارا

٥

وَنٛدٕ

ڈاڈٕ ہیتھ اَز شٔینہٕ بالٕو شٔینہٕ پیٖنیا سۄز ہٕش
دوہ ژھوکان اَز آے ہرٕدس ماگ تھہٕ بیٚیہٕ عنقریب.
لکٕلہٕ گیبہٕ وُڑوا گٔرتھ اَز مالہٕ نِس روپہٕ تالہٕ نِس
گٔنٛزجہٕ شایَد آدی آدی آسہٕ ہَن سکھرے کرَان
پوشہٕ وارِیٛن اَز چھُہ زَن شٔنٛز ژۄر کانٛہہ گومُت لٔرِتھ
بُلبُلَس آمُت مَزر کۆستۆرِنے لَے رآوی ہٕش
راوِ کیٛا اسہٕ آسہٕ جلدٕے دوہ گژھو آزاد اُسی
زارٕ ہاپے بَنٛد گژھن بیٚیلہٕ شٔینہٕ تھۆسی لاگن ژوپآری
دارِ پیٹھہٕ آسَن بہِتھ مٔے ہی خبر کِتی آشہٕ مٔتی
شٔینہٕ تھوسہٕ نے کُن مُدے گُنٛڈی گنٛڈی خبر کوس مالے ہیتھ
زانٛڈ لجہِش آسمانَس کاینا تے ژھۆوٹ گوٚمُت
آفتابَس تیہٕ گٔھرِش آسہٕ کُنہٕ ژھیپہٕ بیوٗٹھمُت

زوُنہ ڈبہ بیلہ ہتہ پشش باسن پگاہ مے تنڈلہ کیئہ
یاد پییہ مہے تہ اتہ ونان شاید بشر گاٹھے چھنا
یارِ پل بیلہ آسہ وولمٹ تلہ کیتری اندی پتی ژوپاری
پھری بزے گری ہتریہ کٹھ کوش آسہ دنڈ چپران پکان

○

سانہِ یَتھ رٲشی وارِ

سوٚرگہٕ وُژھمِژ مآنٔنر میہرِ
سارِ زٕ گیتیچ راجہِ رٲنیہ
بٲگران امرِتہٕ دوٚدٕ ژھوٚ
میٔون مالِیُن پوشہِ مرگاہ
یَتھ وتہِ ستا سَگ رِوان
ہِلچہِ گٔرہ گٔرہ لٔیدرٕ وُژھنا
وٲشِو روٚپہٕ گوٚڈہِ وزان
نیلہٕ ناگَس پیٹھ ہٕہنہِ ریوٚش
خاب پٲراوان رَچھان
وُحدتُک آلو گنٔزان
لٔل چھَ واکھن یَن نٔلان
بوز نُندہٕ لاٰئِن وُنُن
شیٛہلتھَ پٔیپی رُم رُم پھولی
پیرٕ بٔتَس کھوٚنہِ مَنٛر چھُ ژکرٕبسٔور پرٕکھُٹ

ہور کنہِ ہۆمہِ پاسہٕ سُلطان ڈکھ کرِتھ
کانٛٹھۍ درواز٘س ژھُنہٕ ووہلساوان
کرِتھن دو ٥ وِشن
خانقاہ اُتھ تھٕہِ تہٕ اُتیٚ نٕے چھے
مہاکالی مَنٛدر
ڈراے ہیم ژھاران لۆبکھ تِم مَست گے
بٔتن زِنِہیے ما کۆڈ تہٕ زانِہٕ گس دولہِ وُچھ
پوشہٕ مرگن مُشکہِ ادفر ژھوہ ٥ دِوان
سوۄنٕتہٕ سُلہٕ یُمبرزلو ئبرہ یالہٕ دامانن ہلم
سبز مخمل ژادرو کوٗر شالہِ مارن نوٚد وُرن
چِشیٖر گُشیا جاناورن ہٕنٛد وِگنہِ ونوٗن بوز سأ
مِیانہِ ہِتھ کالک یُحبَر پوٚد پوٚد چھُہ باوان سارنے
مَنٛدرن گرجن، مُشیدن سارِوے وَرتو و لول
سانہِ ہِتھ رئیشی وارِ آسنی آے یِتھ اسہٕ پوشہٕ ستھ

٥

۵

مِہ وُڈُوھ گِٹہٕ زٕوول اسہِ دِنِت آلو
ڈُوگنیا رَس گِٹہٕ والو ہے
مُتی کُری نُوٗرس سُنگرو تہٕ بالو
ڈُوگنیارس گِٹہٕ والو ہے

اُسہِ گیٖوی رُہی ہُری گُنِر کُی لوٗلکر
وِزِ وِزِ باگر ماے
یَڑھ یَڑھ رنگ رُوٹ بُیہِ گُلِ لالو
ڈُوگنیارس گِٹہٕ والو ہے

اُسہِ ما گُڑنَد ہُبیر پَنہٕ نِس بَردِس
پٔرتھ کاشہِ وَیُوٗند اسہِ لوٗے
یکسان مذہب سون اُسی پالو
ڈُوگنیارس گِٹہٕ والو ہے

اَسہِ لۆژھ پۆرتھ وِز ثیایَن ژھین دیُن
نارَس کوٚر گُلزار
سہہ گرٚزِ سانہِ رٔڈ گوٚہچ اَز شالو
ڈوٚگنیارس گژھ والوہے

اَسہِ لۆر وِز وِزِ گوٚڈ ہیٚتہِ اُمنس
لوٗسَس کوٚر ہٹہٕ ہار
آلو سون بوٗز تمہِ یاثنشرا لو
ڈوٚگنیارس گژھ والوہے

○ ○ ○

○

چمَن چمَن چھُہ گُلفِشان پکان چھُہ کاروان سون
یکُت پتھن چھُہ شوب شان پکان چھُہ کاروان سون

بہِ خُسرُون وطن عظیم
یہِ چِشتین چمَن عظیم
ہوتین شہیدن ازان پکان چھُہ کاروان سون
چمَن چمَن چھُہ گُلفِشان پکان چھُہ کاروان سون

ہندر مُشید گرجہ ساَتی
ہیکو پکان چھہ مان ماَتی
چھُہ گوّردہ وارِ گاہ ژھٹان پکان چھُہ کاروان سون
چمَن چمَن چھُہ گُلفِشان پکان چھُہ کاروان سون

چھَلان شُدرہے چھُ پاد
چھُ شیرِہ تہٕ سَنٛدریہ ناگہٕ راد
اَمِکۍ اَسۍ چھِ پاسبان پکان چھُ کاروان سون
چمَن چمَن چھُ گُلفشِان پکان چھُ کاروان سون

ہ ہ ہ

○

ہِمالہٕ تھٔود ژٕٹھو علَم
ژٕتلِو قدَم ژٕتلِو قدَم

کٔنے چھُہ ناوکٕرون سون
وطن چھُہ ازلہٕ لون سون
پٕٹن ارادٕ جام جم
ژٕتلِو قدَم ژٕتلِو قدَم

ژوہ پٲرٕ گاہ نٕہ گاش پیو
گیوان چھِ وِگِنہٕ نَو بَہ نَو
دِسان ہونر آسان قلَم
ژٕتلِو قدَم ژٕتلِو قدَم

سُمٕوِ بگاہ چھُ گاش دار
ئِکٕوِ وقت چھُ بیقرار
ہیٚنٛوِ مہٕ دَم ئُروِ ہَلَم
ٹُلِو قدم ٹُلِو قدَم

ہِمالہٕ تھوٚد زُٔلٕو علَم
ٹُلِو قدَم ٹُلِو قدَم

○ ○ ○

○

کٲشِر ساٲنۍ - کٲشِر ساٲنۍ
نوٗن بھوٗلِن کٲشِر ساٲنۍ
یہِ مار مُنٛز تہٕ نٛندِ باٲنۍ
کٲشِر ساٲنۍ کٲشِر ساٲنۍ

چَمَن چَمَن چھُہ لوٗبہٕ وٗن
فَضا یٹنتیک شوٗبہٕ وٗن
بٔکوِ بِکان چھہِ مان ماٲنۍ
کٲشِر ساٲنۍ کٲشِر ساٲنۍ

گَبوان چھُہ آبشار اَز
ہوا چھُہ مُشکہٕ دار اَز
حُسن تہٕ تبیہِ دُردآنۍ
کٲشِر ساٲنۍ کٲشِر ساٲنۍ

یێتِکۍ جنگل تہٕ ویرٕوار
سێٹھا بُلنٛد چھِ کوہسار
چھ کێشرٕ پٔرنۍ ہٲر شیٖنہٕ مآنۍ
کٲشِر سآنۍ کٲشِر سآنۍ

وِسان یێتِکۍ چھِ کھاہ تہٕ کھَل
نیان وَچھس انٛدر چھُہ ڈل
نٹہن پیٹھے چھِ نغمہٕ مٕنیآنۍ
کٲشِر سآنۍ کٲشِر سآنۍ

ڈُیی تہٕ نفرتگ بیٖزار
ژھێوٗر تہٕ گوبہٕ نج بیدار
یہِ ہٕے رِلوا یتھا چھِ ژٲنۍ
کٲشِر سآنۍ کٲشِر سآنۍ

○ ○ ○

....موجوٗدٕ دورکین شاعرن منٛز چھُ جواہرلال سرورٕ ینٛن اکھ خاص مُقام متشخص کرناونس منٛز کامیاب سپدمُت۔ ییٚمی سٕنٛد غزل چھُ پرن وٲلس گرٕ کھنٛجہِ تٕمہٕ اِنتشارٕ نِشہٕ آزاد کران یُس اَنٛدٕرٕ نیٚبر سماجَس تہٕ باقٕے دَباوَو کِنۍ پٲدٕ چھُ سپدان یا سپدمُت۔ ییٚمی سٕنٛز نظم تہٕ چھِ اکھ سوٚہ کیفیتھ پادٕ کران یوٚسہٕ لفظن اندر شاید پھیرنہٕ ییہ۔ ییٚمی سٕنٛز رُباعیہٕ چھیٚہ تٕتھ کٲشرِس میٚنٛز توٚلُس پیٹھ کھرٕ وٕنٛران یُس کٲشرِس پننہِ تہٕ پرانہِ شارٕ زاگٕر وٕژٕنُک دِیُت چھُ...

ڈاکٹر امکار کول

پروفیسر کم ڈپٹی ڈایریکٹر

سنٹرل اِنسٹیٹیوٹ آف اِنڈین لینگویجز

میسور

شاعری چھیٚہ سوٚہ وٕہ نٕہ باوَنہٕ یتھ منٛز اِظہارٕچ نزاکتھ تہٕ شٲمِل چھیٚہ۔ اتھ اِظہارٕ ری نزاکتھ منٛز چھیٚہ تٕتھ اِنتخٲبی شعوٗرُک خاص اہمیتھ یُس شاعر پننٕہ جذبات محسوسانہٕ تہٕ تجرباتھ پرزناوُن تہٕ ہُرناونہٕ باپتھ عملہِ منٛز اَنان چھُ۔ یوٚہے اِنتخٲبی شعوٗر چھُ جواہرلال سرورنہٕ شاعری پنُن مزاج تہٕ پنُن خاص آہنگ بخشان۔ امہٕ شاعری ہنٛد لُطف تہٕ آنند تُلنہٕ باپتھ چھُنہٕ کُنہِ خاص تیاری ہنٛز کُنہِ خاص ڈکشنری ہنٛز یا کُنہِ خاص ملسچھ زبان آسنٕچ ضروٗرت۔ سرورٕنۍ جذبہٕ چھِ اسہٕ ویدرٕ۔ امہٕ سٕندِ جمالیاتی تجربن ہنٛز کشش تہٕ ہنٛدوٗرو چھُ تٕتھ منظرنگٲری منٛز یُس ییٚمی پننہِ لفظ ژٲرِ سٟتۍ وٕہ تلوومُت چھُ۔

پروفیسر گُلشن مجید